



Crna Gora  
Ministarstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
Tel: +382 20 446 200  
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/24-12907/2

Podgorica, 06.11.2024. godine

## JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

PODGORICA  
Ul. Vaka Đurovića bb

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/24-12907/2 od 06.11.2024. godine, za izradu tehničke dokumentacije, za građenje objekta centralnih djelatnosti, na lokaciji urbanističke parcele UP5, Zona B, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Nova Varoš 2" („Službeni list Crne Gore“-opštinski propisi, br. 32/18), Glavni Grad Podgorica.

### Napomena:

Po zahtjevu Crnogorskog olimpijskog komiteta iz Podgorice br.06-333/24-11554/7 od 02.09.2024.godine, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, a na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) izdalo je I urb.teh.uslove broj 06-333/24-11554/7 dana 06.11.2024.godine, za izradu tehničke dokumentacije za građenje objekta centralnih djelatnosti, na lokaciji urbanističke parcele UP5, Zona B, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Nova Varoš 2" („Službeni list Crne Gore“-opštinski propisi, br. 32/18), Glavni Grad Podgorica.

Dostavljeno:  
- Podnosiocu zahtjeva  
- U spise predmeta  
- Direkciji za inspekcijski nadzor  
- a/a

Saglasna:  
Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

ODOBRIO:  
Boško Todorović, v.d.generalnog direktora Direktorata  
za građevinarstvo

Obradila:  
Branka Nikić, samostalna savjetnica I


MINISTAR  
Slaven Radunović



*Bošković*

*Branka Nikić*

# URBANISTIČKO- TEHNIČKI USLOVI

1.	<b>Broj: 06-333/24-12907/2 Podgorica, 06.11.2024. godine</b>	 Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
2.	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i podnijetog zahtjeva <b>JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore iz Podgorice</b> izdaje:	
3.	<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</b>	
4.	Za građenje objekta centralnih djelatnosti, na lokaciji urbanističke parcele <b>UP5, Zona B</b> , koja se sastoji od djelova kat.parcela 2215/1, 2215/6, 2215/12, 2215/11, 2216/2, 2216/1, 2221/1, 4150/2, 2215/10, 2215/9, 2221/2 i 2221/3 KO Podgorica II, u zahvatu <b>Detaljnog urbanističkog plana "Nova Varoš 2"</b> („Službeni list Crne Gore“-opštinski propisi, br. 32/18), Glavni Grad Podgorica.	
5.	<b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>	<b>JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore iz Podgorice</b>
6.	<b>POSTOJEĆE STANJE</b> Predmetna lokacija <b>UP5, Zona B</b> , nalazi se u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Nova Varoš 2" u Podgorici. Prema grafičkom prilogu "01. Topografsko-katastarska podloga sa granicom zahvata", na predmetnoj lokaciji evidentiran je postojeći objekat. Na grafičkom prilogu 05 Analiza postojećeg stanja na predmetnoj lokaciji je postojeći objekat dobrog boniteta. Na UP 5 zona B nalazi se objekat kod kojeg je završena prva faza izgradnje. U Tabeli gdje su prostorni i urbanistički pokazatelji o gabaritima objekata, koji su korišteni kao postojeće stanje u cilju obračuna postojećih kapaciteta, za UP5 je prikazano sljedeće: na urb.parceli UP5- površine 7092m <sup>2</sup> je Objekat broj 53 spratnosti 2Po+P+6, površina prizemlja 850m, BRGP objekta 5951m <sup>2</sup> . Prema kat.evidenciji Uprave za nekretnine - Područna jedinica Podgorica od 23.09.2024.god.evidentirano je: U Listu nepokretnosti 635-izvod evidentirana je na kat.parc.2215/1 poslovna zgrada u vanprivredi br.1 površine u osnovi 729m <sup>2</sup> , šestospratna zgrada sa dvije etaže podruma-objekat nema upotrebnu dozvolu i zemljište uz zgrade površine 6180m <sup>2</sup> ; kat.parcela br.2215/9 prirodno neplodno zemljište pov.1m <sup>2</sup> ; kat.parc.br.2215/10 prirodno neplodno zemljište pov.214m <sup>2</sup> ; u Listu nepokretnosti 5341-izvod je upisana kat.parc.br.2216/2 neplodna zemljišta pov.143m <sup>2</sup> ;	

u Listu nepokretnosti 2483-izvod upisana je kat.parc.br.2215/12 kao livada 3.klase pov.9m<sup>2</sup>

U Listu nepokretnosti 603-izvod upisana je kat.parc.br.2221/2 kao nekategorisani putevi pov.993m<sup>2</sup> I kat.parc.br.2221/3 kao nekategorisani putevi pov.14m<sup>2</sup>

### ► Prirodne karakteristike planskog područja

#### Topografija

Podgorica se nalazi na sjevernom dijelu Zetske ravnice, u kontaktnoj zoni sa brdskoplaniniskim zaleđem. Njen geografski lokalitet je određen sa 420 26l sjeverne geografske širine i 190 16l istočne geografske dužine.

Zemljište je većim dijelom ravno, osim na kosom terenu koji se spušta ka koritu Morače(zapadni dio), tako da se raspon niveleta kreće od kote 26 mnv do 85 mnv kao najviše kote u dijelu prema park šumi Gorica (sjeverni dio).

#### Inženjersko - geološke karakteristike

Prema karti podobnosti za urbanizaciju terena urbanog područja Podgorice ovaj proctor spada u 1. kategoriju.

Ovaj teren čine šljunkovi i pijeskovi neravnomjernog granulometrijskog sastava i promenljivog stepena vezivosti. Nekad su to posve nevezani sedimenti a nekad su pravi konglomerati, praktično nestišljivi. Konglomerati se drže ne samo u vertikalnim odsecima već i u potkopima i svodovima. Teren je ocjenjen kao stabilan, nosivosti 30-50 KN/m<sup>2</sup>

#### Seizmičke karakteristike

Sa makroseizmičkog stanovišta Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraženomseizmičkom aktivnošću. Prema Seizmološkoj karti gradsko područje je obuhvaćeno sa 8° MCS skale, kao maksimalnog intenziteta očekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina, sa vjerovatnoćom pojave 63%.

Seizmički hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristična modela terena konglomeratisane terase, tj. za model C1 gdje je debljina sedimenata površinskog sloja (do podine) manja od 35 m i model C2 gdje je ta debljina veća od 35 m.

Dobijeni parametri su sljedeći:

- koeficijent seizmičnosti  $K_s$  0,079 - 0,090
- koeficijent dinamičnosti  $K_d$  1,00 >  $K_d$  > 0,47
- ubrzanje tla  $Q_{max}(q)$  0,288 - 0,360
- intenzitet u (MCS) 9o MCS

#### Hidrološke karakteristike

Nivo podzemne vode je nizak i iznosi 16-20m ispod nivoa terena.

#### Klimatske karakteristike

Urbano područje Podgorice karakteriše slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora. Zime su blage, sa rijetkim pojavama mrazeva, dok su ljeta žarka i suva.

Izrazito velike mikroklimatske razlike unutar gradskog područja ne mogu se očekivati obzirom na relativnu topografsku ujednačenost i ne tako velike i guste komplekse visoke gradnje. Podgorici je registrovana srednja godišnja temperatura od 15,5°C. Prosječno najhladniji mjesec je januar sa 5°C, a najtopliji jul sa 26,7°C.

#### Vlažnost vazduha

Prosječna relativna vlažnost vazduha iznosi 65,6%, sa max. od 77,2% u novembru i min od 49,4% u julu. Tokom vegetacionog perioda, prosječna relativna vlažnost vazduha je 56,7%.

#### Osunčanje, oblačnost i padavine

Srednja godišnja suma osunčanja iznosi 2.456 časova. Najsunčaniji mjesec je jul sa 344,1, a najkraće osunčanje ima decembar sa 93,0 časova.

Godišnji tok oblačnosti ima prosječnu vrijednost od 5,2 desetina pokrivenosti neba. Najveća oblačnost je u novembru 7,0, a najmanja u avgustu 2,8. Prosječna vrijednost oblačnosti u vegetacionom periodu je 4,3.

Srednji prosjek padavina iznosi 1.692 mm godšnje, sa maksimumom od 248,4 mm, u decembru i minimumom od 42,0 mm, u julu. Padavinski režim oslikava neravnomjernost raspodjele po mjesecima, uz razvijanje ljetnjih lokalnih depresija sa nepogodama i pljuskovima

Period javljanja sniježnih padavina traje od novembra do marta, sa prosječnim trajanjem od 5,4 dana, a snijeg se rijetko zadržava duže od jednog dana.

#### **Vjetrovi**

Učestalost vjetrova i tišina izražena je u promilima, pri čemu je ukupan zbir vjetrova iz svih pravaca i tišina uzet kao 1000 ‰.

Najveću učestalost javljanja ima sjeverni vjetar sa 227 ‰, a najmanju istočni sa 6 ‰.

Sjeverni vjetar se najčešće javlja ljeti, a najrjeđe u proljeće.

Najveću srednju brzinu godišnje ima sjeveroistočni vjetar (6,2 m/sec), koji najveću vrijednost bilježi tokom zime (prosječno 8,9 m/sec). Maksimalna brzina vjetra od 34,8 m/sec. (125,3 km/čas i pritisak od 75,7 kg/m<sup>2</sup>) zabilježena je kod sjevernog vjetra. Jaki vjetrovi su najčešći u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana, a najrjeđi ljeti sa 10,8 dana. Tokom vegetacionog perioda jaki vjetrovi se javljaju prosječno 22,1 dan.

#### **Ocjena s aspekta prirodnih uslova**

Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za izgradnju i urbanizaciju. Ravan teren, nizak nivo podzemnih voda kao i dobra stabilnost terena su karakteristike koje idu u prilog gradnje.

Klimatski uslovi su, kao i na cijeloj teritoriji grada, povoljni za gradnju tokom cijele godine. Pri izgradnji, odnosno planiranju objekata treba voditi računa o nepovoljnim uslovima vjetra, sunca i kiše.

## **7. PLANIRANO STANJE**

### **7.1. Namjena parcele odnosno lokacije**

Predmetna lokacija **UP5, Zona B**, je prema grafičkom prilogu "06a. Detaljna namjena površina" planirana za centralne djelatnosti (CD).

#### **Površine za centralne djelatnosti**

Površine za centralne djelatnosti su površine koje su planskim dokumentom namijenjene smještaju centralnih-poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti, i obilježja su centara naselja, kao i objekata u skladu sa potrebama investitora i pretežnom namjenom:

Poslovne zgrade i objekti uprave, kulture, školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, vjerskih objekata, sport i rekreacija;

Horizontalni i vertikalni gabarit je dat tabelarno;

Spratnost je data u grafičkim priložima i tabelarno;

Maksimalni Indeks zauzetosti dat je tabelarno;

Maksimalni Indeks izgrađenosti dat je tabelarno;

Građevinska linija na urbanističkim parcelama na kojima je planirana nova izgradnja, definisana je u grafičkom prilogu „Parcelacija i regulacija“;

U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se tehnički servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekata, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, ostave, poslovni prostori);

Kota prizemlja dozvoljena je do 1, 20m od kote terena;

Krovove raditi kose, dvovodne ili viševodne. Daje se mogućnost projektovanja i ravnih krovova;

Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele. Površinski parking u okviru urbanističke parcele ne ulazi u indeks zauzetosti;

Ako se suterenska ili podrumaska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1,00m do susjedne parcele ili na manju udaljenost uz prethodnu saglasnost susjeda, ali ne može biti veći od 80% površine urbanističke parcele;

Dozvoljeno je ograđivanje parcela, u skladu sa standardima ustanovljenim za određenu vrstu objekta, na kojima se nalaze objekti CANU, Vile „Gorica“, objekti muzeja (prirodnjački muzej, muzej savremene umjetnosti), objekti Vlade Crne Gore (Ministarstva odbrane i Generalštab, Ministarstvo inostranih poslova), dok se ostali objekti u okviru namjene centralne djelatnosti ne smiju ograđivati obzirom na njihov javni karakter;

Prilikom projektovanja objekata muzejskog tipa, dozvoljena je izgradnja više podzemnih etaža (garaže, depoi, radionice). Za ovu vrstu objekata, dozvoljena je fleksibilnost visine etaže kako bi se obezbijedio galerijski prostor, ukoliko se za to ukaže potreba;

Gradnju objekta moguće je izvoditi fazno a što treba podržati adekvatnom tehničkom dokumentacijom, svaka faza mora predstavljati arhitektonsku cjelinu;

Ukoliko je krov podzemne garaže ozelenjen i parterno uređen njen gabarit ne ulazi u proračun procenta zauzetosti parcele, već se smatra uređenom zelenom površinom; Zelena površina na krovu garaže ne podrazumijeva samo sadnju travnjaka i formiranje ekstenzivnog tipa zelenog krova, već se mora obezbijediti dovoljna dubina supstrata (1m i više) za sadnju visočijeg drveća i to u nivou kote terena, a ne u izdignutim žardinjerama; min.20- 30% površine urbanističke parcela mora biti pod zelenilom.

Na UP 5 zona B nalazi se objekat kod kojeg je završena prva faza izgradnje. Planom su dati parametri koji podrazumijevaju ostale faze izgradnje (dati tabelarno).

## 7.2. **Pravila parcelacije**

Predmetna lokacija **UP5, Zona B**, se shodno grafičkom prilogu 07."Parcelacija, regulacija i nivelacija" sastoji se od djelova kat.parcela 2215/1, 2215/6, 2215/12, 2215/11, 2216/2, 2216/1, 2221/1, 4150/2, 2215/10, 2215/9, 2221/2 i 2221/3 KO Podgorica II. Na grafičkom prilogu br.08 Koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela prikazane su granice urbanističkih parcela i definisane koordinatama prelomnih tačaka.

Parcelacija i regulacija

Kao osnov za izradu DUP-a poslužila je topografsko katastarska podloga koja je potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa 29.12.2016. godine. Ukupan izgrađeni prostor, zahvaćen ovim planom, je izdijeljen na urbanističke parcele, kao osnovne urbanističke cjeline. Na grafičkom prilogu "Parcelacija i regulacija" grafički su prikazane granice urbanističkih parcela. Regulacija ukupnog zahvata plana počiva na saobraćajnim rješenjima, koordinatama i drugim podacima koji omogućavaju tačnost prenošenja na teren.

Članom 13 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore, 044/18,043/19), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu.

## 7.3. **Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama**

**Građevinska linija** definiše liniju do koje se može graditi i definisana je grafički na prilogu parcelacije.

**Građevinska linija za nove objekte** je linija do koje je dozvoljena gradnja i unutar koje se objekat razvija i oblikuje. Definisana je u odnosu na saobraćajnicu, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren.

**Građevinska linija podzemne etaže** može biti do min. 1,00m od susjedne parcele ili na manju udaljenost uz prethodnu saglasnost susjeda, ali ne može biti veći od 80% površine urbanističke parcele.

**Regulaciona linija** je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene. Urbanističke parcele date u grafičkim priložima mogu se udruživati ukoliko je to zahtjev investitora uz poštovanje planskih parametara datih u tabeli. Kroz posebne grafičke priloge date su koordinate urbanističkih parcela, građevinskih linija kao i koordinate regulacionih linija. Vrijednosti BGP, površina pod objektom i spratnosti

iskazane u tabelarnom dijelu su maksimalne vrijednosti, što znači da mogu biti i manje po potrebi investitora. Ukoliko vlasnici ne žele da ulaze u nove investicije i grade nove objekte planirane umjesto postojećih na istoj parceli, nisu obavezni da to rade. Postojeći objekat može se zadržati u postojećem gabaritu i spratnosti. U slučaju izgradnje planiranog objekta umjesto starog, moraju se poštovati građevinske linije na grafičkom prilogu.

Za veće planirane komplekse i eventualne javne sadržaje treba u skladu sa Zakonom uraditi idejna rešenja koja bi orijentaciono definisala prostor i bila ulaz za izradu tehničke dokumentacije.

**BGP za objekat u cjelini dat kroz tabelarni dio plana (za sve namjene površina) važi ukoliko se obezbijedi potreban broj parking mjesta prema smjernicama iz faze saobraćaja, u suprotnom se BGP koriguje u skladu sa ostvarenim brojem parking mjesta.** U slučaju kada je postojeći objekat dotrajao, ili kada se Investitor odluči, objekat se može srušiti po prethodno pribavljenom odobrenju od nadležnog organa i na parceli sagraditi novi prema smjernicama ovog Plana za izgradnju novih objekata.

Ukoliko se Investitor odluči za faznu realizaciju po konstruktivnim i funkcionalnim cjelinama-lamelama, obavezna je izrada Idejnog rješenja za objekat u cjelini u kome će biti jasno naznačene faze realizacije.

Nivelacioni plan je urađen na osnovu kota terena prezentiranih na geodetskoj podlozi i tehničkih propisa. Predloženim nivelacionim rješenjem postignuti su nagibi saobraćajnica koji su dovoljni za odvođenje površinskih voda do slivnika atmosferske kanalizacije i dalje do recipijenta. Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz plana na način da se obezbijedi odvođenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja.

Spratnost objekata data je na grafičkim priložima kao granična spratnost, do koje se objekat može graditi. U skladu sa članom 102 "Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima", definisano je:

Podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne može nadvisiti relevantnu kotu terena 0.00m, čiji je horizontalni gabarit definisan građevinskom linijom GL0 i ne može biti veći od urbanističke parcele.

Suteren je nadzemna etaža kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konačno nivelisanog terena oko objekta i čiji su horizontalni gabariti definisani građevinskom linijom GL 1.

Tavan je dio objekta bez nadzitka isključivo ispod kosog ili lučnog krova, iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može imati minimalne otvore za svjetlo i ventilaciju. Tavan nije etaža. Ukoliko krovna konstrukcija i visina sljemena omogućavaju organizovanje prostora u svrhu stanovanja, taj prostor ulazi u obračun BGP 100%.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati :

•Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore", br. 44/18, 43/19).

•Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade („Službeni list Crne Gore", br. 60/18).

•Površine za obračun indeksa se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list CG", br.24/10 i 33/14) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6:Upravljanje kapacitetima - Dio 6.

8.

**PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA**

## **Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda**

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda podrazumijevaju preventivne mjere kojima se sprečava ili ublažava dejstvo elementarnih nepogoda:

- Prirodne nepogode (zemljotres, požari, klizanje tla, vjetrovi);
- Nepogode izazvane djelovanjem čovjeka (havarije industrijskih postrojenja, požari velikih razmjera, eksplozije i dr.);
- drugi oblik opšte opasnosti (tehničko-tehnološke i medicinske katastrofe, kontaminacija, pucanje brana i dr.).

Štete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su velike. Naročito su izražene štete od zemljotresa, požara, poplava, klizišta i jakih vjetrova. Pošto su štete od elementarnih nepogoda po karakteru slične ratnim katastrofama, ciljevi i mjere zaštite su djelimično identične. Za prostor zahvata ovog planskog dokumenta najveću opasnost predstavljaju tehničko tehnološke katastrofe i kontaminacija.

### **Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa**

U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br.52/90), mikroseizmičke reonizacije, a objekte od zajedničkog značaja računati za 1 stepen više od seizmičkog kompleksa.

Objekte koji ne spadaju u visokogradnju realizovati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim propisima za građenje u seizmičkim područjima (Sl.list SFRJ br.39/64).

### **Zaštita od požara**

Mjere zaštite od požara i eksplozija se sprovode:

- poštovanjem propisanih rastojanja između objekata različitih namjena kako bi se spriječilo širenje požara sa jednog objekta na drugi, kao i vertikalnih gabarita;
- izgradnjom saobraćajnica propisane širine tako da omoguće prolaz vatrogasnim vozilima do svih parcela i objekata na njima, kao i garažama, manevrisanje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobraćajni tok;
- pravilnim odabirom materijala i konstrukcije kako bi se povećao stepen otpornosti zgrade ili požarnog segmenta prema požaru;
- izgradnjom hidrantske mreže sa pravilnim rasporedom nadzemnih hidranata;
- uvlačenjem zelenih pojaseva prema centralnoj zoni naselja, osim visokovredne komponentne uređenja prostora, dobijaju se privremene saobraćajnice u vanrednim prilikama za evakuaciju korisnika prostora i kretanje operativnih jedinica;
- prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije obavezno izraditi projekte ili elaborate zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija), planove zaštite i spasavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno i za navedenu dokumentaciju pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnost u skladu sa Zakonom;
- za objekte u kojima se u skladište, pretaču, koriste ili u kojim se vrši promet opasnih materija obavezno pribaviti mišljenje na lokaciju od nadležnih organa kako ti objekti svojim zonama opasnosti ne bi ugrozili susjedne objekte;
- djelovanjem vatrogasnih jedinica opštine Podgorica u vanrednim situacijama (vatrogasnim ekipama omogućiti pristup lokalnim saobraćajnicama i najbližim vodnim objektima).

### **Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa:**

U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima:

- Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list RCG“, br.8/93)

Pravilnici:

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ br.30/91)

- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, br.8/95)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ“, br.7/84)
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ“, br.20/71, 23/71)

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA.

#### **Mjere zaštite na radu**

Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14 i 044/18)

Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

#### **Mjere zaštite korišćenjem alternativnih izvora energije**

U cilju racionalizacije potrošnje energije i sve izraženijih zahtjeva za zaštitom čovjekove okoline predlažu se dvije osnovne mjere: štednja i korišćenje alternativnih izvora energije.

Osnovna mjera štednje je poboljšanje toplotne izolacije prostorija, koja ne dozvoljava pregrevanje dok u zimskom zadržava toplotu. Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini otvora vodeći računa o mikroklimatskim uslovima ovog podneblja.

Energetske potrebe u ovom području mogu se podmiriti iz nekonvencijalnih primarnih izvora, kao što su energija vode i energija direktnog sunčevog zračenja. Treba težiti da se primjenjuju one energetske transformacije gdje nema izgaranja ni proizvodnje ugljen-dioksida.

**Prilikom izrade projektne dokumentacije primijeniti Zakon o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG br. 13/07, smjernice Nacionalne strategije za vanredne situacije i nacionalni i opštinski planovi zaštite i spašavanja. Prilikom izrade projektne dokumentacije obavezno izraditi Projekat ili Elaborat zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija) i planovi zaštite i spašavanja prema izraženoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti saglasnosti i mišljenja u skladu sa Zakonom.**

9.

### **USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE**

#### **Opšte mjere zaštite**

– obaveza je investitora da se, prilikom izrade tehničke dokumentacije za objekte koji mogu izazvati zagađenja životne sredine, obrati nadležnom organu za poslove zaštite životne sredine sa Zahtjevom o potrebi izrade Procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa propozicijama Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu i Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu;

– prije izgradnje objekata potrebno je prostor opremiti svom potrebnom komunalnom infrastrukturom kako bi se izbjegla oštećena i zagađenja osnovnih činilaca životne sredine; zgradnja objekata, izvođenje radova, odnosno obavljanje tehnološkog procesa, može se vršiti pod uslovom da se ne izazovu trajna oštećenja, zagađivanje ili na drugi način degradiranje životne sredine.

#### **Mjere za zaštitu voda**

– sve objekte je potrebno priključiti na kanalizacioni sistem, a ukoliko to iz tehničkih razloga nije moguće, za takve objekte obezbijediti izgradnju/postavljanje vodonepropusnih septičkih jama i njihovo redovno održavanje/pražnjenje od strane nadležne institucije;



→ nakon ispuštanja prečišćene otpadne vode u recipijent ne smije se ni u kom slučaju narušiti kvalitet recipijenta odnosno recipijent mora ostati u okviru klase i kategorije recipijenta predviđene Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda i Zakonom o vodama;

→ potrebno je da otpadne vode imaju kvalitet komunalne vode, odnosno otpadne vode koja se može upuštati u kanalizaciju po Pravilniku o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. U slučaju da kvalitet otpadne vode ne ispunjava kvalitet komunalne otpadne vode potrebno je izvršiti prečišćavanje prije upuštanja u kanalizacioni sistem;

→ zabranjeno je upuštanje fekalne kanalizacije u bilo koji objekat za odvođenje kišne kanalizacije kao i upuštanje kišnicu u fekalnu kanalizaciju;

→ za tretman atmosferskih voda sa manipulativnih saobraćajnih površina, posebno za parking u funkciji planiranih objekata predvidjeti separatore ulja i taložnike kako bi se spriječilo njihovo rasipanje i obezbijediti njihovo redovno održavanje od strane nadležne službe;

→ vršiti kontrolu kvaliteta vode i izvora zagađivanja, zabranom i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija- supstanci.

#### **Mjere za zaštitu vazduha**

→ unapređenjem saobraćajne mreže (proširivanje i asfaltiranje ulica, preusmjeravanje saobraćajnih tokova i iznalaženje i realizacija arhitektonskih, građevinskih i hortikulturnih rješenja između saobraćajnica i objekata) smanjiće se zapašenost ulica i zagađenost vazduha uz glavnu i druge ulice;

→ obezbjeđivanjem redovnog pranja ulica obustaviće se smanjenje zapašenosti prašinom sa kolovoza;

→ sa aspekta zaštite vazduha od zagađivanja potrebno je uspostaviti sistem za kontrolu kvaliteta vazduha i izvršiti popis izvora zagađenja. Projekcije budućeg stanja iziskuju potrebu monitoringa integralnog zagađenja vazduha.

#### **Mjere za zaštitu zemljišta**

→ posebnim mjerama smanjivati rizike od zagađivanja zemljišta pri skladištenju, prevozu i pretakanju naftnih derivata ili opasnih hemikalija;

→ predvidjeti preventivne i operativne mjere zaštite, reagovanja i postupke sanacije za slučaj havarijskog izlivanja opasnih materija u zemljište.

#### **Mjere za zaštitu od buke**

→ Legislativom su određeni najviši dopušteni nivoi buke. Buka štetna po zdravlje je svaki zvuk iznad granične vrijednosti. Zaštita od buke obuhvata mjere koje se preduzimaju u cilju:

→ sprječavanja ili smanjivanja štetnih uticaja buke na zdravlje ljudi i životnu sredinu; → utvrđivanja nivoa izloženosti buci u životnoj sredini na osnovu domaćih i međunarodno prihvaćenih standarda;

→ prikupljanja podataka o nivou buke u životnoj sredini i obezbjeđivanja njihove dostupnosti javnosti; → postizanja i očuvanja zadovoljavajućeg nivoa buke u životnoj sredini. Zaštita od buke postiže se:

→ uspostavljanjem sistema kontrole izvora buke;

→ planiranjem, praćenjem, sprječavanjem i ograničavanjem upotrebe izvora buke;

→ podizanjem pojaseva zaštitnog zelenila i tehničkih barijera na najugroženijim lokacijama (pojasevi uz postojeće i planirane saobraćajnice);

→ izradom akustičkih karata na bazi jedinstvenih indikatora buke i metoda procjene buke u životnoj sredini;

→ izradom akcionih planova kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera zaštite od buke u životnoj sredini.

Mjerama zaštite od buke sprječava se nastajanje buke, odnosno smanjuje postojeća buka na granične vrijednosti nivoa buke. Mjere zaštite od buke vezane su za izbor i upotrebu niskobučnih mašina prilikom izgradnje objekata, uređaja, sredstava za rad i transport, a sprovode se primjenom najbolje dostupnih tehnika koje su tehnički i ekonomski isplative.

#### **Mjere upravljanja otpadom**

– obezbijediti dovoljan broj kontejnera za prikupljanje otpada i njegovo redovno pražnjenje i odvoženje sa lokacije u skladu sa uslovima nadležnog komunalnog preduzeća;

– čvrsti otpad sakupljati samo na vodonepropusnim površinama, a dinamiku evakuacije otpada uskladiti sa potrebama i na način da se ne dozvoli stvaranje količina otpada koji po kapacitetu prevazilazi mogućnosti kontejnera da ih prihvati;

– obezbijediti potreban prostor, potrebne uslove i opremu za sakupljanje, razvrstavanje i privremeno čuvanje otpadnih materija u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i drugim propisima kojima se uređuje postupanje sa različitim tipovima otpada;

– prikupljeni čvrsti otpad (sekundarne sirovine) razvrstavati i odlagati u zasebne kontejnere. Sekundarne sirovine predavati ovlašćenoj organizaciji;

– nije dozvoljeno odlaganje otpadnih materija na nepokrivenom i nebetoniranom prostoru. Određivanje lokacije za postavljanje kontejnerskih boksova urađene su prema smjernicama JP Komunalno, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11 i 39/16).

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br. 75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br. 54/16 i 18/19) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu).

**Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-D-3568/2 od 19.08.2024.godine**

10.

#### **USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE**

Shodno grafičkom prilogu "14. Pejzažna arhitektura" predmetna lokacija **UP5, Zona B**, je predviđena za zelenilo poslovnih objekata (ZPO).

#### **Opšti uslovi za pejzažno uređenje**

- ♣ Svaki objekat (arhitektonski, građevinski, saobraćajni) tj. urbanistička parcela, treba da ima projekat pejzažnog uređenja
- ♣ Obavezno uvođenje krovnog i vertikalnog zelenila za objekte koji ne mogu da obezbijede zadate min. procenete ozelenjenosti
- ♣ U toku izrade projektne dokumentacije obavezna je prethodna inventarizacija, taksacija i valorizacija postojećeg zelenila (dendrometrijske karakteristike, vitalnost, dekorativnost, predlog mjera njege) u cilju maksimalnog očuvanja i uklapanja postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja
- ♣ Postojeće i planirano zelenilo mora biti prikazano u tehničkoj dokumentaciji u okviru uređenja terena
- ♣ Postojeće zelenilo očuvano u vidu masiva i pojedinačnih reprezentativna stabala, treba da čini okosnicu zelenog fonda budućih projektnih rješenja
- ♣ Predvidjeti zaštitu postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila tokom građevinskih radova postavljanjem zaštitnih ograda
- ♣ Na mjestim gdje nije moguće uklapanje i zadržavanje kvalitetnog zelenila, planirati presađivanje (kod vrsta koje podnose presađivanje)
- ♣ U slučajevima gdje kvalitetno i vrijedno zelenilo nije moguće presaditi, dispoziciju objekata na UP prilagoditi postojećem vrijednom zelenilu
- ♣ Tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina predviđenih za ozelenjavanje

- ♣ Koristiti reprezentativne, visokodekorativne autohtone biljne vrste i egzote otporne na uslove sredine, rasadnički odnjegovane u kontejnerima
- ♣ Izbjegavati invazivne biljne vrste
- ♣ Karakteristike sadnica drveća za ozelenjavanje: - min. visina sadnice od 2,5 - 3 m - min. obim stabla na 1m visine od 12 - 14 cm
- ♣ Predvidjeti linearno ozelenjavanje saobraćajnica i parking prostora
- ♣ Izvršiti rekonstrukciju postojećih drvoreda
- ♣ Predvidjeti urbano opremanje, rasvjetu, sisteme za navodnjavanje i protivpožarnu zaštitu svih zelenih površina.

#### **Zelenilo poslovnih objekata (ZPO) i Zelenilo administrativnih objekata (ZA)**

- U skladu sa namjenom objekata (centralne djelatnosti, površine za kulturu), slobodne prostore organizovati u vidu poluotvorenih parterno uređenih zelenih površina sa popločanim stazama, platoima i drugim vrtno-arhitektonskim elementima. Kompozicijom zasada, izborom vrsta, koloritskim efektima i organizacijom površina naglasiti poslovni karakter objekata i formirati prijatne ambijente. Koristiti savremena pejzažno-arhitektonska rješenja usklađena sa arhitekturom objekata i karakterom predjela. Predviđena je rekonstrukcija postojećih i urbana dogradnja novih zelenih površina.

Uslovi za uređenje: - min. 20% - 30% površine parcele mora biti pod zelenilom

- maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog drveća
- sadnju vršiti u manjim grupama (drvenasto
- žbunasti zasadi) i u vidu solitera u kombinaciji sa parternim zasadima (travnjaci, pokrivači tla, perene, jednogodišnje cvijeće, žbunasti zasadi, bordure, žive ograde)
- linearno zelenilo planirati uz saobraćajnice i na parkinzima (uslovi iz ZUS-a)
- kod kompozicije zasada voditi računa o spratnosti, ritmu i koloritu kao i o vizurama prema fasadama
- dispoziciju zelenila uskladiti sa mjerama energetske efikasnosti u pogledu uticaja na mikroklimu, zaštitu od sunca i vjetra
- izbjegavati šarenilo vrsta, formi i kolorita
- na površinama gdje nije moguće postići zadati minimalni procenat zelenila obavezno je vertikalno i krovno ozelenjavanje. Krovno zelenilo podrazumjeva formiranje intezivnog krovnog vrta (na krovu objekta ili podzemnih etaža). Iz ovog razloga je neophodno obezbjediti dubinu supstrata na koti terena (min. 1 m) za sadnju visokog drveća, ali ne u izdignutim žardinjerama
- pejzažno uređenje uskladiti sa trasama podzemnih instalacija
- u kombinaciji sa zelenilom moguće je koristiti i građevinski materijal (kamen, rizla, drvo, staklo i sl.)
- za zastore koristiti moderne materijale usklađene sa arhitekturom objekata i ambijentalnim karakteristikama
- formirati kvalitetne travnjake otporne na sušu i gaženje
- predvidjeti fontane, česme, skulpture, funkcionalan mobilijar savremenog dizajna
- i u skladu sa Opštim uslovima za pejzažno uređenje.

11.	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	Ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i zemljnih radova bilo koje vrste na području zahvata naiđe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema članu 87 i članu 88. Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list RCG“, br. 49/10, 49/11 i 44/17), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara radi utvrđivanja daljeg postupka.
12.	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>

	<p>Potrebno je omogućiti pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte koji svojom funkcijom podrazumijevaju prisustvo građana koji nisu zaposleni u radnim organizacijama. Kroz objekte u kojima je omogućen rad licima sa posebnim potrebama neophodno je obezbijediti nesmetano kretanje kolica, pristup u odgovarajuće dimenzionisane liftove i sanitarne prostorije. Rampa za savladavanje visinske razlike do 120cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20(5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12(8,3%). Predvidjeti angažovanje lica sa posebnim potrebama u tehnološkim cjelinama gdje je to moguće.</p> <p>Potrebno je obezbijediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“, br. 48/13 i 44/15).</p>
13.	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	-
14.	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	-
15.	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18).
16.	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	Planom je data mogućnost fazne realizacije.
17.	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1.	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>
	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li> <li>• Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV</li> </ul> <p>Prema grafičkom prilogu 10."Elektroenergetska infrastruktura-postojeće stanje" na lokaciji sjeverno od postojećeg objekta nalaze se dva postojeća elektrovoda 10kV, a prema grafičkom prilogu 10.a ."Elektroenergetska infrastruktura-planirano stanje" se isti predviđaju za ukidanje.</p> <p>Predviđene nove trafostanice su definisane prema formiranim traforeonima što je predstavljeno sledećom tabelom;</p> <p><i>Tabela br.1. Jednovremene snage na nivou traforeona</i></p>

Traforeon	Stanovanje					Djelatnosti				Javna rasvjeta		Puk kW	
	Broj stanova	P <sub>st</sub>	f <sub>st</sub>	Pvs (kW)	kjs	Namjena	BGP (m <sup>2</sup> )	Pvp (kW/m <sup>2</sup> )	kjd	Pvd (kW)	kjr		Pvr (kW)
1						Poslovanje	2768	0,045	1	124,56	0,9	6,23	130,17
2	105	14,2	0,185	394,42	1	Poslovanje	5262	0,045	0,8	236,79	0,9	44,18	923,33
						Školstvo	12488	0,03	0,8	374,64			
3	130	14,2	0,185	473,46	0,9	poslovanje	20184	0,045	1	908,28	0,9	73,51	1536,366
						Sport	1383	0,04	0,9	55,32			
						Trizam	1832	0,05	0,9	91,6			
						Crkva	199	0,02	0,9	3,98			
4	58	14,2	0,185	240,50	1	Poslovanje	4179	0,045	1	188,055	0,9	21,43	447,84
5	136	14,2	0,185	492,24	1	Poslovanje	4874	0,045	1	219,33	0,9	35,58	743,59
6						Poslovanje	27996	0,045	1	1259,82	0,9	62,991	1316,512
7						Poslovanje	21276	0,045	1	957,42	0,9	64,43	1347,67
						Poslovanje	5756	0,045	0,9	259,02			
						Zdravstvo	3635	0,03	0,9	109,05			
8						Sport	31889	0,03	1	956,67	0,9	47,83	999,72
						Poslovanje	16633	0,045	1	748,485			
9	107	14,2	0,185	400,80	1	Sport	1708	0,03	0,9	51,24	0,9	66,95	1399,35
						Kultura	6386	0,025	0,9	159,65			
10						Škola	9383	0,03	1	281,49	0,9	14,07	294,16
						Poslovanje	19234	0,045	1	865,53			
11	94	14,2	0,185	359,14	1	Poslovanje	11867	0,045	1	534,015	0,9	44,66	933,35
12	65	14,2	0,185	264,06	1	Poslovanje	9011	0,045	1	405,495	0,9	34,58	722,78
						Turizam	442	0,05	1	22,1			
13	147	14,2	0,185	526,48	1	Poslovanje	19632	0,045	1	883,44	0,9	70,50	1473,37

Prema grafičkom prilogu predmetna lokacija UP5 je u traforeonu 7.

**Akt broj 06-333/24-11554/5 od 05.09.2024.god. kojim se ovo ministarstvo obratilo CEDIS doo u Podgorici i isti je uredno dostavljen 19.09.2024.g.**

**17.2. Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu**

Prema grafičkom prilogu 12. „Hidrotehnička infrastruktura” i prema tehničkim uslovima nadležnog javnog preduzeća.

**Tehnički uslovi broj UP1-02-041/24-6747/2 od 09.10.2024.god. izdati od doo “VODOVOD I KANALIZACIJA” Podgorica**

**17.3. Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu**

Prema grafičkom prilogu 09. „Saobraćajna infrastruktura” i prema tehničkim uslovima nadležnog javnog preduzeća.

**Akt broj 06-333/24-11554/3 od 05.09.2024.god. kojim se ovo ministarstvo obratilo Sekretarijatu za saobraćaj, Glavni Grad Podgorica i isti je uredno dostavljen 20.09.2024.g.**

**17.4. Ostali infrastrukturni uslovi**

**Telekomunikaciona mreža**

Prema grafičkom prilogu br.7 – Plan telekomunikacione infrastrukture

Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt. poštovati:

- Zakon o elektronskim komunikacijama ( “SI list CG”, br.40/13)
- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ( “SI list CG”, br.33/14)
- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ( “SI list CG”, br.41/15)

- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15)
- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14)

Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost upućuje na primjenu:

- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije [http:// www ekip.me/regulativa/](http://www.ekip.me/regulativa/);
- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture [http://ekinfrastuktura ekip.me/ekip.me](http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me) kao i
- adresu web portala [http://ekinfrastuktura ekip.me/ekip/login.jsp](http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp) preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

18. **POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA**

Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi:

- Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i
- Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.

19. **POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA**

20. **ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE**

Oznaka urbanističke parcele	<b>UP 5, Zona B,</b>
Površina urbanističke parcele m <sup>2</sup>	7092m <sup>2</sup>
Maksimalni indeks zauzetosti parcele	0.80
Maksimalni indeks izgrađenosti parcele	3.00
Max površina pod objektom (m <sup>2</sup> )	5674 m <sup>2</sup>
Maksimalna bruto građevinska površina objekata (BRGP)	21 276 m <sup>2</sup>
Max spratnost objekta	P+6

**Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila**

Potrebe za parkiranjem kod novoplaniranih objekata treba rešavati u okviru urbanističke parcele. Broj parking mjesta mora da zadovolji potrebe za parkiranjem korisnika, saglasno normativima. Normativi su, saglasno PUP-u Podgorice i Pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, a saglasno stepenu motorizacije u Podgorici:

- Stanovanje (na 1000 m<sup>2</sup>) ..... 12 parking mjesta;
- Proizvodnja (na 1000 m<sup>2</sup>) ..... 14 parking mjesta;
- Fakulteti (na 1000 m<sup>2</sup>) ..... 22 parking mjesta;
- Poslovanje (na 1000 m<sup>2</sup> BRGP) ..... 22 parking mjesta;
- Trgovina (na 1000 m<sup>2</sup>) ..... 43 parking mjesta;
- Hoteli (na 1000 m<sup>2</sup>) ..... 7 parking mjesta;
- Restorani (na 1000 m<sup>2</sup>) ..... 86 parking mjesta;
- Sportske dvorane, stadioni (na 100 posjetilaca) ..... 18 parking mjesta.

Gabarit podzemne etaže može biti veći od gabarita objekta, pod uslovom da se njenom izgradnjom ne ugrožavaju susjedni objekti ni parcele.

Pozicija i oblik parkinga nijesu obavezujući već su prilikom izrade glavnog projekta moguće izmjene u skladu sa pozicijom i oblikom objekta. Raspored parking mjesta u garažama unutar objekata nije obavezujući već prvenstveno zavisi od rasporeda konstruktivnih elemenata objekta.

Pri projektovanju garaža u podzemnim etažama objekata poštovati slijedeće elemente:

- horizontalni gabarit podzemne garaže definisan je građevinskom linijom ispod zemlje (GL 0) koja je udaljena od granice parcele min 1m a ne može biti veći od 80% površine urbanističke parcele,

- širina prave rampe po voznoj traci min. 2,50 m
- slobodna visina garaže min. 2,20m, a optimalno 3m (zavisno od namjene objekta i načina korišćenja prizemlja)

- dimenzije parking mjesta 2,5 x 5,0 m uz povećanje širine parking mjesta ako uz parking mjesto ima stub, zid ili neki drugi konstruktivni element.

- podužni nagib pravih rampi, maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene. Potrebno je obezbijediti najmanje 5% parking mjesta za lica smanjene pokretljivosti.

Na mjestima gdje je konfiguracija terena takva da visinska razlika susjednih ulica to dozvoljava može se ispod površinskih parkinga uz gornju ulicu planirati podzemna garaža čiji bi ulazi bili u nivou donje ulice.

#### **Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja**

Površine za centralne djelatnosti su površine koje su planskim dokumentom namijenjene smještaju centralnih-poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti, i obilježja su centara naselja, kao i objekata u skladu sa potrebama investitora i pretežnom namjenom.

Krovove raditi kose, dvovodne ili viševodne. Daje se mogućnost projektovanja i ravnih krovova;

Dozvoljeno je ograđivanje parcela, u skladu sa standardima ustanovljenim za određenu vrstu objekta, na kojima se nalaze objekti CANU, Vile „Gorica“, objekti muzeja (prirodnjački muzej, muzej savremene umjetnosti), objekti Vlade Crne Gore (Ministarstva odbrane i Generalštab, Ministarstvo inostranih poslova), dok se ostali objekti u okviru namjene centralne djelatnosti ne smiju ograđivati obzirom na njihov javni karakter;

Prilikom projektovanja objekata muzejskog tipa, dozvoljena je izgradnja više podzemnih etaža (garaže, depoi, radionice). Za ovu vrstu objekata, dozvoljena je fleksibilnost visine etaže kako bi se obezbijedio galerijski prostor, ukoliko se za to ukaže potreba;

#### **Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti**

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode koriscenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijeđenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom (LED), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca sa centralnog mjesta). Sve

nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području zahvata. Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja. Sunčeva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristi na tri načina: 1. pasivno - za grijanje i osvjetljenje prostora, 2. aktivno - sistem kolektora za pripremu tople vode, 3. fotonaponske sunčane ćelije za proizvodnju električne energije. Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije - za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije). U ukupnom energetske bilansu kuća važnu ulogu igraju toplotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici toplote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost orijentacije kuće prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici. Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim sunčanim zastorima od materijala koji sprečavaju prodor UV zraka koji podižu temeperaturu, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl. Savremeni tzv. "daylight" sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvati svjetla. Savremene pasivne kuće danas se definišu kao građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije. Za izvedbu objekata uz navedene energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001,04/01/2003) o energetske svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja sertifikata o energetske svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10 god. Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Službeni list CG", br.47/13).

**DOSTAVLJENO:**

- Podnosiocu zahtjeva
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- U spise predmeta
- a/a

**OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:**

Branka Nikić  
Nataša Đuknić




**DRŽAVNA SEKRETARKA**

Marina Izgarević Pavićević





	<b>PRILOZI</b>	
	<b>-Grafički prilozi iz planskog dokumenta</b> <b>- Kopija plana</b>	<b>Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-D-3568/2 od 19.08.2024.godine</b>  <b>Tehnički uslovi broj UP1-02-041/24-6747/2 od 09.10.2024.god. izdati od doo "VODOVOD I KANALIZACIJA" Podgorica</b>



LEGENDA

	granica zahvata
	oznaka katastarske parcele
	katastarska parcela
	asfaltni put
	makadamski put
	staza
	sidnici
	rasvjeta
	betonska ograda
	zidana ograda
	gvozdena ograda
	nepostojeći objekti
	postojeći stambeni objekti - katastar
	postojeći pomoćni objekti - katastar
	novogradjeni stambeni objekti
	novogradjeni pomoćni objekti
	objekti u izgradnji
	terase
	rupevina
	oznaci objekti
	tenke ograde
	trafoštanica
	spomenik
	stud
	koordinatne granice zahvata
	površina zahvata



Detaljni urbanistički plan  
"NOVA VAROŠ 2", Podgorica

Izradio: Glavni grad Podgorica, Agencija za urbanizam i izgradnju, Podgorica, s.p.a.  
 Izradio: "URB PLAN" d.o.o., Podgorica

TOPOGRAFSKO KATASTARSKA  
PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA

Ime:	Amir Aljanković, Džudžević Mirza	Broj lista:	
Ime:	Amir Džudžević, Mirza	Broj lista:	
Ime:	Sanela Džudžević, Ljiljana, Ljiljana	Broj lista:	
Ime:	Stefan Đukić, Mirza	Broj lista:	
Skala:	1:1.000	Broj lista:	01



OBLAST IZVAGANJE  
 DETALJNI URBANISTIČKI PLAN  
 "NOVA VAROŠ 2", Podgorica  
 Broj: 02-00/19-709 od 12.06.2019. godine


Izradio:  
 Glavni grad Podgorica  
 Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Koordinatni sistem:  
 UTM, PRG, 50 S, Podgorica

Izradio: arh.  
 Aleksandra Đurđević, dipl.ing.arh.

Oprema:  
 Dušan Đurđević, dipl.ing.arh.

Projeccija kvadrata izvanjskog prostora:  
 Dr. Gordana Šušter

**LEGENDA**  
 Granica plana

**Detaljni urbanistički plan  
 "NOVA VAROŠ 2", Podgorica**

Izradio: Glavni grad Podgorica, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.  
 Oprema: "UrbiPlan" d.o.o. Podgorica

**POLOŽAJ U OKRUŽENJU**

Planer:	Arh. Aleksandra Đurđević, dipl.ing.	Razmjera:	Broj lista:
Planer:	Arh. Dušan Đurđević, dipl.ing.		
Zaravnj:	Kandira Joksimović, Lombarova, d.o.o.		<b>04a</b>
Zaravnj:	Stefan Đukić, bsc.arh.		



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN  
 "NOVA VAROŠ 2" - PODGORICA  
 Broj: 22-039/15-709 od 13.04.2015. godine

Izdavatelj:  
**Glavni grad Podgorica**  
 Agencija za izgradnju i razvoj Podgorica d.o.o.

Projektant:  
 URB. PRO. d.o.o. Podgorica

Upravitelj projekta:  
 Aleksandra Džudović, dipl.ing.arh.

Projektant objekata:  
 Dušan Džudović, dipl.ing.arh.

Podgorica, 13.04.2015. godine

Dr. Ranko Stanić



LEGENDA

	Granica plana
	Granica katastarske parcele
	Broj katastarske parcele
	Broj postojećeg objekta
	Spratnost postojećeg objekta
	Postojeći objekat
	Pomoćni objekat
	Objekat predviđen za uklanjanje
BONITET OBJEKATA	
	Dobar
	Srednji
	Loš
	Ruševina




Detaljni urbanistički plan  
 "NOVA VAROŠ 2", Podgorica


Izdavatelj: **Glavni grad Podgorica**, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorica d.o.o.

Izdavatelj: **URB. PRO. d.o.o. Podgorica**

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA SA BONITETOM  
 OBJEKATA

Planer:	Arh. Aleksandra Džudović, dipl.ing.	Skaliranje:	Broj lista:
Planer:	Arh. Dušan Džudović, dipl.ing.	1:1000	05
Saradnik:	Sandra Joksimović Lončarević, d.aur.a		
Saradnik:	Stefan Đukić, bsc.arh.		





- granica zahvata plana
- granica katastarske parcele
- broj katastarske parcele
- granica urbanističke zone
- oznaka urbanističke zone
- granica urbanističke parcele
- broj urbanističke parcele
- površine za stanovanje veće gustine
- površine za stanovanje male gustine
- površine za šetstvo i socijalnu zaštitu
- sportsko rekreativne površine
- površine za kulturu
- površine za zdravstvenu zaštitu
- površine mješovite namjene
- površine za centralne djelatnosti
- površine za sport
- površine za verske objekte
- površine javne namjene
- objekti elektroenergetske infrastrukture
- objekti hidrotehničke infrastrukture
- objekti komunikativne infrastrukture
- površine za zelenilo
- površinske vode



**Detaljni urbanistički plan  
"NOVA VAROŠ 2"  
Podgorica**

Izradio: **Opština Podgorica**      **Opština**  
 Agencija za gradnju i razvoj Podgorice d.o.o.      "Orbi Pro" d.o.o. Podgorica  
 Izradio: **Arh. Anđelina Čučević**      **Arh. Zoran Čučević**


**DETALJNA NAMJENA POVRŠINA**

Plan	Arh. Anđelina Čučević	Razmera	Broj lista
Planer	Arh. Zoran Čučević	1:1000	06a
Izdavač	Opština Podgorica		
Izdavač	Agencija za gradnju i razvoj Podgorice d.o.o.		
Izdavač	Opština Podgorica		



	granica zahvata plana		
	granica katastarske parcele		
	broj katastarske parcele		
	granica urbanističke zone		
	oznaka urbanističke zone		
	granica urbanističke parcele		
	broj urbanističke parcele		
	planirana spratnost		
	građevinska linija		
	regulaciona linija		
	nivelacija		
	nepokretna kulturna baština - sakralni objekat		
	nepokretna kulturna baština - spomen obilježje		
<b>Detaljni urbanistički plan "NOVA VAROŠ 2" Podgorica</b>			
Naručilac: Opština Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.			
Izradilac: "Urbi.Pro" d.o.o. Podgorica			
<b>PARCELACIJA, REGULACIJA I NIVELACIJA</b>			
Planer	Arh. Aleksandra Đurđević dipl.ing.	Razmjera	Broj lista
Planer	Arh. Dušan Đurđević dipl.ing.	<b>1:1000</b>	<b>07</b>
Saradnik	Sandra Joksimović Lončarević, d.a.u.a.		
Saradnik	Stefan Đukić bsc.arch		






1480	6604277 44	4700896 41
1481	6604275 57	4700897 13
1482	6604273 27	4700902 29
1483	6604245 32	4700911 90
1484	6604230 67	4700917 94
1485	6604220 36	4700912 49
1486	6604212 65	4700884 66
1487	6604211 13	4700880 20
1488	6604205 34	4700867 03
1489	6604201 91	4700857 66
1490	6604186 46	4700801 99
1491	6604190 01	4700794 82
1492	6604192 18	4700791 12
1493	6604212 30	4700786 25
1494	6604232 19	4700778 56
1495	6604232 59	4700779 39
1496	6604250 51	4700826 15
1497	6604249 36	4700828 73
1498	6604246 55	4700829 90
1499	6604254 61	4700850 81
1500	6604267 41	4700849 74
1501	6604269 99	4700850 89

LEGENDA			
	granica celovita plana		
	granica urbanističke zone		
	oznaka urbanističke zone		
	granica urbanističke parcele sa koordinatama prelomnih tačaka		
	broj urbanističke parcele		
<p>Detaljni urbanistički plan "NOVA VAROŠ 2" Podgorica</p>			
<p>Novčanik: Opština Podgorica Agencija za upravljanje i razvoj Podgorice d.o.o. Nakon gradilnog projekta</p>		<p>Novčanik: "Novčanik" d.o.o. Podgorica</p>	
<p>KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA URBANISTIČKIH PARCELA</p>			
Ime	Art. Arsenović Stanić d.o.o.	Škema	Broj lista
Ime	Art. Oskar Stanić d.o.o.	1:1000	08
Ime	Sandra Jeković Lončarić d.o.o.		
Ime	Dejan Žukić d.o.o.		







235	6604225.43	4700908.49	242	6604235.97	4700798.21
236	6604274.62	4700889.05	243	6604192.71	4700805.16

LEGENDA

	granica zahvata plana
	oznaka urbanističke zone
	granica urbanističke zone
	oznaka urbanističke parcele
	granica urbanističke parcele
	građevinska linija sa koordinatama prelomnih tačaka




Detaljni urbanistički plan  
"NOVA VAROŠ 2"  
Podgorica

Naručilac Opština Podgorica		Obrađivač "Urbi Pro" d.o.o. Podgorica	
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.			
Naziv grafičkog priloga			

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA  
GRAĐEVINSKIH LINIJA (G.L.1)

Planer	Arh. Aleksandra Džudović dip.ing.	Razmjera	Broj lista
Planer	Arh. Dušan Džudović, dip.ing.		
Saradnik	Sandra Joksimović Lončarević, d.a.u.a.	1:1000	08a
Saradnik	Stefan Ćukić, bsc, arh.		






















764	6604277 44	4700896 41
765	6604275 57	4700897 13
766	6604273 27	4700902 29
767	6604248 32	4700911 90
768	6604230 67	4700917 94
769	6604220 36	4700913 49
770	6604212 69	4700884 66
771	6604211 13	4700880 20
772	6604205 34	4700867 03
773	6604201 91	4700857 66
774	6604186 46	4700801 99
775	6604190 01	4700794 82
776	6604199 13	4700791 13
777	6604212 30	4700786 25
778	6604232 19	4700778 56
779	6604232 99	4700779 39
780	6604250 51	4700826 15
781	6604249 36	4700828 73
782	6604246 55	4700829 80
783	6604294 61	4700850 81
784	6604257 41	4700849 74
785	6604259 99	4700850 99

LEGENDA			
	granica zahvata plana		
	granica urbanističke zone		
	oznaka urbanističke zone		
	granica urbanističke parcele		
	broj urbanističke parcele		
	regulacione linije sa koordinatama prelomnih tačaka		
<b>Detaljni urbanistički plan "NOVA VAROŠ 2" Podgorica</b>			
Naručilac: Opština Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.		Ovlaštitelj: "Urbi-Pro" d.o.o. Podgorica	
Naziv grafičkog priloga			
<b>KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA REGULACIONIH LINIJA</b>			
Planer	Arh. Aleksandra Džudović, dipl.ing.	Razmjera	Broj lista
Planer	Arh. Dusan Džudović, dipl.ing.	<b>1:1000</b>	<b>08b</b>
Saradnik	Sandra Joksimović Lončarević, d.o.o.		
Saradnik	Stefan Đukić, doc. arh.		



LEGENDA

	granica zivata plana	
	granica katastarske parcele	
	broj katastarske parcele	
	oznaka urbanističke zone	
	granica urbanističke zone	
	granica urbanističke parcele	
	broj urbanističke parcele	
	kolisko-pješačke površine	
	pješačke površine	
	ničnjak	
	biciklistička staza	
	biciklistička staza na kolovozu	
	autobusko stajalište	
	javni parking	
	ulice u naseljima (na površini)	
	ulice u naseljima (ispod površine)	
	kontejneri	

Detaljni urbanistički plan  
"NOVA VAROŠ 2"  
Podgorica

Naručilac: Opština Podgorica	Čistačica: "Utki.Pro" d.o.o. Podgorica
---------------------------------	---

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Naziv grafičkog priloga

SAGBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA


Ime:	Nada Brejović dipl.ing. građ.	Skala:	1:1000	Broj lista:	09






POPREČNI PRESJECI

PRESJEK 9-8 (Bulevar Jana Crojevića)



PRESJEK 1-1 (Ulica "Vuka Đurovića")




PRESJEK 1-1' (Ulica "Vuka Đurovića")









PRESJEK 25-25 (Ulica 11)







LEGENDA	
	granica zahvata plana
	granica katastarske parcele
	broj katastarske parcele
	Postojeća transformatorska stanica
	Postojeći elektrovod 35 kV
	Postojeći elektrovod 10 kV

**Detaljni urbanistički plan**  
**"NOVA VAROŠ 2"**  
**Podgorica**

Nacrtala: Odbor Podgorica Agencija za urbanizam i razvoj Podgorice d.o.o.	Izradio: "UMK-Pro" d.o.o. Podgorica
---	--

**ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA -**  
**POSTOJEĆE STANJE**

Naziv lista	Dražina Katara d.p.o.o.	Skupina	Broj lista
		1:1000	<b>10</b>





	granica zahvata plana
	granica katastarske parcele
	broj katastarske parcele
	granica urbanističke zone
	oznaka urbanističke zone
	granica urbanističke parcele
	broj urbanističke parcele
	Zona trafa reona
	Oznaka trafa reona
	Postojeća transformatorska stanica
	Planirana transformatorska stanica
	Postojeći elektrovod 35 kV
	Postojeći elektrovod 10 kV
	Elektrovod 10 kV ukidanje
	Planirani elektrovod 10 kV

*el.*

**Detaljni urbanistički plan  
"NOVA VAROŠ 2"  
Podgorica**

Izradio: Opština Podgorica Agencija za prostorni razvoj Podgorice d.o.o. Izvodi grafičkog originala	Opremio: "Urbi Pro" d.o.o. Podgorica
--	---

**ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA -  
PLANIRANO STANJE**

Planer izradio: <i>Elizabeta Karićina (eluzing-el)</i>	Razmera: <b>1:1000</b>	Broj lista: <b>10a</b>
--	------------------------	------------------------



LEGENDA	
	granica zahvata plana
	granica katastarske parcele
	broj katastarske parcele
	granica urbanističke zone
	oznaka urbanističke zone
	granica urbanističke parcele
	broj urbanističke parcele
	postojeći vodovod
	ukidanje vodovoda
	planirani vodovod
	postojeća fekalna kanalizacija
	ukidanje kanizacionog voda
	planirana fekalna kanalizacija
	postojeća atmosferska kanalizacija
	planirana fekalna kanalizacija

<b>Detaljni urbanistički plan "NOVA VAROŠ 2" Podgorica</b>	
Izradio: Opština Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Navedeni grafičkog priloga	Izradio: "Urbi Pro" d.o.o. Podgorica
<b>HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA</b>	
Planer lica: <i>Huzaim Vučković, dipl.ing.grad.</i>	Razmjera: <i>1:1000</i>
	Broj lista: <i>10</i>





LEGENDA	
	granica zahvata plana
	granica katastarske parcele
	broj katastarske parcele
	granica urbanističke zone
	oznaka urbanističke zone
	granica urbanističke parcele
	broj urbanističke parcele
	TK otkrno - Postojeće kablovsko otkrno
	TK podzemni vod - Postojeća elektronska komunikaciona infrastruktura sa PVC i dž ojevima i bakarnim kablovima
	Planirano TK otkrno - Planirano kablovsko otkrno NO 1... NO 113
	Planirani TK podzemni vod - Planirana elektronska komunikaciona infrastruktura sa 4 PVC ojevima i 10mm
<b>Detaljni urbanistički plan</b> <b>"NOVA VAROŠ 2"</b> <b>Podgorica</b>	
Izradio: Gordana Podgorica Agencija za urbanistički i inženjerski posao Podgorica d.o.o.	Izradio: Tomislav Štuka, Podgorica
<b>ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA</b> <b>(TELEKOMUNIKACIONA) INFRASTRUKTURA</b>	
Planirano: Zdravko Marović, drp@zmpg.me	Planirano: Broj lista:
	<b>1:1000</b> <b>11</b>







- Površine za pejzažno uređenje - PUJ**  
**Površine javne namjene - PUJ**
- Zelenilo uz saobraćajnice
  - Skver
  - Trg
  - Park - suma
  - Linearno zelenilo
- Površine ograničene namjene - PUJG**
- Zelenilo stambenih objekata i blokova
  - Sportsko rekreativna površine
  - Zelenilo objekata prosvete
  - Zelenilo poslovnih objekata
  - Zelenilo za turizam
  - Zelenilo objekata zdravstva
  - Zelenilo administrativnih objekata
  - Zelenilo vjerskih objekata
- Površine posebne namjene - PUJG**
- Zelenilo infrastrukture
  - Groblje
  - Zaštićeni pojasevi

**Detaljni urbanistički plan  
 "NOVA VAROŠ 2"  
 Podgorica**

Naselje: Opština Podgorica	Gradina: "UTA Pro" d.o.o. Podgorica
Agencija za urbanizam i arhitekturu Podgorica d.o.o. Ivanjica, glavnog grada	

**PEJZAŽNA ARHITEKTURA**

Planar broj	Ime autora i adresa, broj i naziv poslovnice	Naziv djela	Dat. izd.
		1:1000	13



CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUCNA JEDINICA PODGORICA

Broj: 101-917/24-3661

Datum: 23.09.2024.



Katastarska opština: PODGORICA II


Broj lista nepokretnosti: 603.5341.635.2483

Broj plana: 27.28

Parcele: 2215/1, 2215/10, 2215/12, 2221/3, 2221/2,  
2216/2, 2215/9, 4150/2, 2221/1

# KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA  
Obradio:



Crna Gora  
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI  
Broj: 03-D-3568/2

Ministarstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovine  
23. 09. 2024  
06-333/24-11554/2  
Podgorica, 19. 08. 2024. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE  
Direktorat za građevinarstvo

Podgorica  
Ulica IV Proleterske brigade, br.19

VEZA: 03-D-3568/1 od 18. 09. 2024. godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, vaš broj 06-333/24-11554/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za građenje objekta centralnih djelatnosti, na urbanističkoj parceli UP5, Zona B, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Nova Varoš 2“, Glavni grad Podgorica, a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova Crnogorskom olimpijskom komitetu iz Podgorice, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u predmetnu dokumentaciju nije moguće sa sigurnošću utvrditi koje aktivnosti su planirane na predmetnoj lokaciji.

Smatramo da nosioca projekta treba obavezati da, kada jasno odredi planirane sadržaje na predmetnoj lokaciji, zatraži izjašnjenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu od Agencije za zaštitu životne sredine.

S poštovanjem,

dr Milan Gazdić  
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU  
ŽIVOTNE SREDINE  
CRNE GORE

IV Proleterske 19  
81000 Podgorica, Crne Gora  
tel: +382 20 446 500  
email: epamontenegro@gmail.com  
www.epa.org.me



# DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "VODOVOD I KANALIZACIJA"

81000 PODGORICA, ul. Zetskih vladara bb.

PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Telefoni: centrala 020/440 300, fax: 440 362, komerc. sl. tel/fax: 440 364

Vodovodna mreža: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehnička priprema 440 312

E-mail: vikpg@t-com.me, Web: www

Žiro račun:

PG banka: 550-1105-66

CKB: 510-8284-20

Prva banka CG: 535-9562-08

Hipotekarna banka: 520-9074-13

**CRNA GORA**

**Ministarstvo ekologije,**

**prostornog planiranja i urbanizma**



Broj: UPI-02-041/22-349/

Podgorica, 28. 01. 2022

13 895, 3000-25/2022

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica postupajući po zahtjevu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17), člana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15 i 034/16), člana 10 Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) i člana 5 Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) produžava važnost

## TEHNIČKIH USLOVA PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, broj 084-2022/4 od 11.01.2022. godine, koji je kod nas evidentiran pod brojem UPI-02/041/22-349/1 od 20.01.2022. godine, produžavamo važnost tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju **za objekat centralnih djelatnosti na UP 5, zona B, u zahvatu DUP-a "Nova Varoš 2" (katastarske parcele 2221/2, 2216, 2212, 2221/1, 2215/1, 2215/6 i 4150/1 2215/1 KO Podgorica II) u Podgorici**, izdatih od strane ovog društva pod brojem 11854/3 od 05.11.2018. godine. Prethodni uslovi su izdati na ime Ministarstva pravde, a novi važe na ime Uprave za katastar i državnu imovinu i iste dopunjavamo sljedećim:

Svi vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim kućištem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko očitavanje, sa magnetnim ventilom prije i propusnim ventilom poslije vodomjera, koji su prilagodjeni usvojenom programu i opremi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorice. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.


Ako uslovi zaštite od požara za predmetni objekat zahtijevaju automatski stabilnu instalaciju za gašenje požara – sprinkler instalaciju, za istu je potrebno predvidjeti minimalno redukovani rezervoar shodno klasi požarne opasnosti, a sve u skladu sa standardom MEST EN – 12845. Projektom unutrašnjih instalacija potrebno je predvidjeti kontinualnu dopunu rezervoara iz spoljašnje vodovodne mreže i prikazati njihovo povezivanje kao i način mjerenja potrošnje te vode.

Za mjerenje utroška vode za zalivanje zelenih površina oko objekta, takođe je potrebno u šahtu ispred objekta predvidjeti ugradnju vodomjera.

Sve ostalo, propisano prethodno izdatim uslovima i dalje važi.

Rok važnosti ovog produženja je šest mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Kopija uslova broj 113UP1-095/19-7744 od 12.08.2019. godine



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA"

81000 PODGORICA, ul. Zetskih vladara bb,  
PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Telefoni: centrala 020/440 300, fax: 440 362, komerc. sl. tel/fax: 440 364

Vodovodna mreža: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehnička priprema 440 312 Prva banka CG: 535-9562-08  
E-mail: vikpg@t-com.me, Web: www.vikpg.co.me Hipotekarna banka: 520-9074-13

Žiro računi:

PG banka: 550-1105-66

CKB: 510-8284-20

Prva banka CG: 535-9562-08

Hipotekarna banka: 520-9074-13

Broj: 11854/13

Podgorica, 11. 2018. 20

MINISTARSTVO PRAVDE  
PODGORICA

95947, 3000-395/2018



**MET:** Katastar instalacija i tehnički uslovi priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju za objekat centralnih djelatnosti na UP 5, zona B, u zahvatu DUP-a "Nova Varoš 2" (katastarske parcele 2221/2, 2215/1 KO Podgorica III) u Podgorici.

Iva usnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje, uredjenje prostora i zaštitu životne sredine, koji je kod nas evidentiran pod brojem 11854/1 od 29.10.2018. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju za objekat centralnih djelatnosti na UP 5, zona B, u zahvatu DUP-a "Nova Varoš 2" (katastarske parcele 2221/2, 2215/1 KO Podgorica III) u Podgorici (prema urbanističko-tehničkim uslovima 08-352/18-563 od 25.10.2018. godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje, uredjenje prostora i zaštitu životne sredine), dostavljamo vam situaciju sa ucrtanim postojećim hidrotehničkim instalacijama na predmetnoj lokaciji i propisujemo sljedeće uslove priključenja na vodovod i kanalizaciju. Položaj vodovoda je ucrtan kao spoj tih osovina poklopaca šahtova, što ne odgovara stvarnom položaju cijevi, koji može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki vodovodni šaht pojedinačno, pri čemu voditi računa da ne oštetite postojeće instalacije. Napominjemo da se u blizini lokacije može naći na priključne cjevovode za koje ovo društvo ne posjeduje potrebne podatke o visinskom i horizontalnom položaju. U slučaju da priključne cijevi prolaze preko predmetne parcele, iste se moraju izmjestiti prije početka radova na objektu, a na osnovu vašeg zahtjeva. Ukoliko se pokaže potreba za izmještanjem i rekonstrukcijom postojećih instalacija, vodoinstalaterske radove izvodi isključivo d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica na vaš zahtjev, a troškove izmještanja i rekonstrukcije morate izmiriti prije početka radova.

Na UP 5 evidentiran je postojeći objekat u fazi izgradnje površine prizemlja 850m<sup>2</sup>, bruto građevinske površine 5951m<sup>2</sup>, spratnosti 2Po+P+6. UTU-ima je na UP 5 planiran objekat površine osnove 5674m<sup>2</sup>, ukupne bruto građevinske površine djelatnosti 21276m<sup>2</sup> i spratnosti P+6. Namjena planiranog objekta su centralne djelatnosti.

Prije početka izgradnje postojećeg objekta na predmetnoj parceli, izvršeno je izmještanje priključnog kolektora fekalne kanalizacije za vojnu bolnicu, čiji je sadašnji položaj dat na priloženoj situaciji. Međutim, kako je površina osnove planiranog objekta mnogo veća od postojećeg, ukoliko planirani objekat lokacijski pada iznad ovog priključnog cjevovoda fekalne kanalizacije, potrebno je izvršiti njegovo ponovno izmještanje prije početka bilo kakvih radova na izgradnji ovog objekta.

Za potrebe gradilišta postojećeg objekta na predmetnoj lokaciji, od strane ovog društva je na ime izvođača radova "Kroling" d.o.o. izveden i registrovan gradilišni priključak, šifra 920118000, broj vodomjera 1105166447 "Infocon" 20/3.

a) Vodovod:

Iz raskrsnice – kružnog toka sjeverno od lokacije, izveden je cjevovod PEVG DN200mm do trotoara na strani vašeg objekta, kako je prikazano na priloženoj situaciji. Na tom mjestu je potrebno izvesti čvor, a odatle i priključak za vaš objekat.

Za potrebe gradilišta objekta može se zadržati postojeći priključak, s tim što je isti potrebno preregistrovati na vaše ime, ili ime novog izvođača radova na objektu, a na osnovu vašeg, ili zahtjeva izvođača.

U slučaju racionalne i tehnički logične potrošnje u vodovodnom sistemu biće obezbijedjen pritisak na mjestu priključenja oko 3-3,5 bar.

Za registrovanje utroška vode cijelog objekta potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera odgovarajućih dimenzija u šahtu ispred objekta. Ako se radi o objektu sa više poslovnih jedinica, potrebno je u šahtu ispred objekta predvidjeti ugradnju vodomjera za mjerenje utroška vode svake jedinice posebno (a nikako u objektu i samim jedinicama). Minimalne dimenzije svijetlog otvora šahta za vodomjere su 1.2x1.2x1.2m (u koji se mogu smjestiti maksimalno 3 mala vodomjera), obavezno sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se pri silazu u šaht ne gazi po vodomjerima. Vodomjerni šaht treba da bude u posjedu podnosioca zahtjeva, 1 do 2m od ivice parcele gledajući iz pravca mjesta priključenja na ulični cjevovod. Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog šahta - vodoinstalaterski i građevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

Ukoliko se radi o objektu sa većim brojem poslovnih jedinica, za koju bi ugradnja vodomjera u šahtu van objekta bila neracionalna, za registrovanje utroška vode potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera za svaku poslovnu jedinicu posebno. Vodomjere predvidjeti u objektu - u zajedničkim prostorijama, stalno dostupnim za očitavanje, kontrolu i održavanje (max jedan ormarić za jedan sprat). Obavezno je obezbijediti način odvodjenja vode iz skloništa za vodomjere, koja se neminovno javlja na ovakvim mjestima. U tom slučaju, za registrovanje utroška vode cijelog objekta.

Kod vodomjera Ø50 mm i više obavezno se ispred vodomjera ugradjuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugradjuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi od profila vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama komada koji se ugradjuju.

Svi vodomjeri koji se ugradjuju moraju biti klase C sa mesinganim, horizontalnim kućištem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko očitavanje, koji je prilagodjen usvojenom programu i opremi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorice. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Nije potrebno razdvajati protivpožarnu od ostale sanitarne vodovodne mreže, jer se protivpožarna voda vrlo rijetko troši, pa voda u cijevima dugo stoji te može biti sanitarno neispravna. Osim toga kod razdvojenog sistema može se desiti da baš kad je potrebno, ustanovimo da nešto nije u redu sa tom granom vodovodne mreže. Kod zajedničkog sistema, dovoljan je jedan kontrolni vodomjer – kombinovani sa daljinskim

očitavanjem. Ne dozvoljava se postavljanje hidrantskih priključaka za vatrogasna vozila na spoljnim zidovima objekta.

Ako protivpožarni uslovi zahtijevaju sprinklerski sistem protivpožarne zaštite, projektom unutrašnjih instalacija prikazati njegovo povezivanje na spoljnu vodovodnu mrežu kao i način mjerenja potrošnje te vode. Potrebno je predvidjeti poseban vodomjer i za njega.

Vodoinstalaterske radove na izradi ili rekonstrukciji priključka, nabavci i ugradnji kontrolnih i posebnih vodomjera, izvodi isključivo d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica po zahtjevu korisnika. Prilikom izvođenja pripremnih radova za ugradnju vodomjera, obavezno konsultovati nadležnu službu d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, koja nabavlja i ugrađuje sve vodomjere.

Da bi se stekli uslovi za dobijanje trajnog priključka, potrebno je da investitor pribavi potvrdu da je objekat urađjen prema revidovanoj projektnoj dokumentaciji, kao i potvrdu o izmirenim obavezama od Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i uz zahtjev za stalni priključak ih dostavi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorice. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i spiskove sa svim potrebnim podacima o vlasnicima poslovnih jedinica sa brojevima vodomjera. Do tada će sva utrošena voda biti fakturisana investitoru objekta.

#### b) Fekalna kanalizacija:

Gradski sistem kanalizacione mreže je separatan, tako da se ne dozvoljava upuštanje atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto.

Priključenje na gradsku fekalnu kanalizacionu mrežu može se ostvariti na postojećem priključnom kolektoru PVC DN315mm u nekom od postojećih revizionih okana RO 6330 ili RO 6331, čije su kote i koordinate date u prilogu.

Priključne cijevi (izvod iz objekta) moraju biti od atestiranih PVC kanalizacionih cijevi za uličnu kanalizaciju (tjemene nosivosti ne manje od SN4) prečnika DN160 ili DN200 do uličnog revizionog okna. Pri tome, priključenje u RO obavezno mora biti min 20cm iznad kote vrha cijevi, a kod ukrštanja sa vodovodom tjeme kanalizacione cijevi minimum 20 cm ispod vodovodnih instalacija.

Radove na izgradnji kanalizacionog priključka vršiće stranka u vlastitoj režiji, a priključenje na postojeću gradsku kanalizaciju se vrši pod obaveznim nadzorom d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, koje trebate obavijestiti o početku radova. Posebnu pažnju je potrebno obratiti na vodovod, kao i PTT i elektroinstalacije, čije je katastre potrebno pribaviti od nadležnih institucija. Internu kanalizaciju je obavezno isprati prije priključenja, da šut i otpadni materijal ne bi oštetili postojeću gradsku fekalnu kanalizaciju. Isto se odnosi na priključenje atmosferske kanalizacije.

S obzirom na opterećenost sistema gradske fekalne kanalizacije, nije preporučljivo priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju (ukoliko se objekat priključuje gravitaciono). U slučaju da investitor priključi objekat na kolektor fekalne kanalizacije bez prepumpavanja, d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" neće snositi nikakvu odgovornost od eventualnog izlivanja fekalnih voda u naprijed navedenim etažama objekta.

Ukoliko su u okviru poslovnih sadržaja u objektu predviđjeni kafići, restorani ili slični sadržaji, investitor je dužan izvršiti tretman otpadnih voda prije upuštanja istih u gradsku fekalnu kanalizaciju.

c) Atmosferska kanalizacija:

Projektom obuhvatiti rješenje odvodjenja kišnih voda sa krova objekta, kao i cijele lokacije objekta. Za rješenje odvodjenja predvidjeti izgradnju retenzionog bazena (upojni bunar ili rov) na lokaciji vaše parcele. Dimenzije retenzionog bazena dokazati proračunom. Dimenzionisati ga za prihvatanje prvog poplavnog talasa 15-to minutne kiše intenziteta 264 l/s/ha. Kišne vode se ne smiju upuštati direktno u gradsku atmosfersku kanalizaciju, nego prvo u retenzioni bažen koji se preliiva u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Takodje, napominjemo da postoji mogućnost da atmosferska kanalizacija kapacitetom neće moći da primi vodu sa krovova i okolnog terena planiranih objekata, jer se atmosferska kanalizacija ne projektuje na maksimalnu količinu padavina na određenom području za određeni povratni period, jer bi isto bilo neracionalno. S tim u vezi ne možemo garantovati uredno odvodjenje atmosferskih voda u slučaju dugotrajnih kiša velikog intenziteta, koje mogu izazvati plavljenje podruma i suterena objekta.

Obavezno predvidjeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50m<sup>2</sup>.

d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije Službeni list RCG (br.22 /2002). Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije do priključenja na gradski ulični vodovod odnosno do javne ulične kanalizacije uključujući i same spojeve sa istim.

U predmjeru radova obavezno treba razdvojiti radove na unutrašnjoj vodovodnoj instalaciji, koje obavlja izvodjač radova na objektu, od dijela vodovodnog priključka, koje izvodi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorice.

Projekat obavezno mora da sadrži preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja. Svrha pregledne situacije na kojoj insistiramo kao obaveznom dijelu projekta, je da se može sagledati kako koncepcija kompletnog rješenja, tako i veza svih ostalih priloga datih projektom.

Napominjemo vam da je potrebno nakon obrade projektne dokumentacije u dijelu spoljnih i unutrašnjih instalacija, projekat dostaviti d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica na provjeru poštovanja uslova priključenja i davanja saglasnosti na projekat.

Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:1500

Geometrijski atributi vodovodnih šahtova

Geometrijski atributi fekalnih šahtova

Geometrijski atributi slivnika atmosferske kanalizacije


Podgorica,

05.11.2018.godine

Izvršni direktor,  
Vladan Vučelić, dipl.ecc.







2253  
2253

Ministarstvo pravde  
KP 2221/2 | 2215/1  
KO Podgorica

SITUACIJA GRADSKE MREŽE VODOVODA,  
FEKALNE I ATMOSFERSKE KANALIZACIJE  
R = 1 : 1500

POSTOJEĆA VODOVODNA MREŽA  
POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA  
POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA  
POSTOJEĆI VODOVODNI ŠAHTOVI  
POSTOJEĆI FEKALNI ŠAHTOVI  
POSTOJEĆI SLIVNICI ATM. KANALIZACIJE  
POSTOJEĆI ATMOSFERSKI ŠAHTOVI  
POSTOJEĆI VODOMJERNI ŠAHTOVI  
POSTOJEĆI VODOVOD nije snimljen tačan položaj

## KATASTAR INSTALACIJA

### GEOMETRIJSKI ATRIBUTI VODOVODNIH ČVOROVA

BROJ ČVORA	Y	X	KOTA POKLOPCA	KOTA VRHA CIJEVI
Č 1327	604,152,15	4,700,804,92	KP: 45,34 mm	KVC DN:315 PEVG 43,8 mm KVC DN:200 PEVG 43,73 mm KVC DN:3" PC 44,16 mm DN:1" PEVG 44,38 mm
Č 5112	604,321,38	4,700,911,97	KP: 46,56 mm	KVC DN:125 AC°C: 44,76 mm

KATASTAR INSTALACIJA

GEOMETRIJSKI ATRIBUTI ŠAHTOVA FEKALNE KANALIZACIJE

BROJ RO	Y	X	KOTA POKLOPCA	KOTA DNA CIJEVI KOLEKTORA	KOTA DNA DESNE PRIKLJUČNE CIJEVI	KOTA DNA LIJEVE PRIKLJUČNE CIJEVI
RO 2496	604,209,34	4,700,872,82	KP 45,67 mm	KDC Nizvodno 41,65 mm KDC Uzvodno 41,65 mm	KDC Desno DN 150 K 43,47 mm	
RO 6630	604,199,82	4,700,820,52	KP 45,88 mm	KDC Nizvodno 41,83 mm KDC Uzvodno 41,83 mm		
RO 6631	604,194,78	4,700,801,38	KP 45,75 mm			
RO 6632	604,254,41	4,700,796,88	KP 45,46 mm	KDC Nizvodno 42,72 mm KDC Uzvodno 42,72 mm		

KATASTAR INSTALACIJA

GEOMETRIJSKI ATRIBUTI SLIVNIKA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

BROJ RO	Y	X	KOTA POKLOPCA	KOTA DNA CIJEVI KOLEKTORA	KOTA DNA DESNE PRIKLJUČNE CIJEVI	KOTA DNA LIJEVE PRIKLJUČNE CIJEVI
SL 1703	604,211.61	4,700,928.84	KR 46.03 mm	KDC Nizvodno 44.29 mm KDC Uzvodno 44.39 mm	KDC Desno PVC DN 300 44.72 mm	
SL 1705	604,201.66	4,700,892.91	KR 45.91 mm	KDC Nizvodno 43.99 mm KDC Uzvodno 43.99 mm	KDC Desno PVC DN 300 44.62 mm	
SL 1708	604,196.14	4,700,872.98	KR 45.81 mm	KDC Nizvodno 43.96 mm KDC Uzvodno 43.96 mm	KDC Desno PVC DN 300 44.55 mm	
SL 1710	604,190.60	4,700,853.20	KR 45.69 mm	KDC Nizvodno 43.69 mm KDC Uzvodno 43.69 mm	KDC Desno PVC DN 300 44.52 mm	
SL 1712	604,180.50	4,700,816.95	KR 45.51 mm	KDC Nizvodno 43.36 mm KDC Uzvodno 43.36 mm	KDC Desno PVC DN 300 44.31 mm	
SL-2737	604,198.81	4,700,785.88	KR-45.42 mm	KDC Nizvodno 44.97 mm KDC Uzvodno 44.97 mm		
SL 2929	604,295.22	4,700,907.42	KR 46.1 mm	KDC Nizvodno 44.34 mm KDC Uzvodno 44.34 mm	KDC Desno PVC DN 250 44.96 mm	KDC Lijevo PVC DN 315 44.34 mm